



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	19. III 20 14. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	14-3/13-1/4
VEZA:	
EPA:	329 XXV
SKRACENICA:	PRILOG:

Broj: 05- 35/14
Podgorica, 19.03.2014.god.

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Ranko Krivokapić, predsjednik

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **PREDLOG ZAKONA O KOMBINOVANOM PREVOZU TERETA** podnosimo sledeće amandmane:

AMANDMAN 1

U nazivu zakona i u čl.1, 3, 6, 8, 9, 13 i 15 riječi: „kombinovani prevoz“ zamjenjuju se riječima: „kombinovani transport“ u odgovarajućem padežu.

OBRAZLOŽENJE

Ovim amandmanom preciziraju se se pojmovi transporta i prevoza. Pojam prevoz, namijenjen je za proces prevoza putnika, kada se radi o robi i materijalima, onda je prihvatljiviji termin transport, iz razloga što što kombinovani transport pored prostorne promjene lokacije robe ili materijala sa jendog na drugo mjesto uključuje terminale, transportna sredstva, operatere, udruženje, informatiku itd

AMANDMAN 2

U članu 3 u stavu 1 riječi: „i/ili“ zamjenjuju se riječju „i“.

OBRAZLOŽENJE

Brisanjem riječi ili u ovom amandmanu je potrebno jer će se u postojećem kontekstu naglasiti vid transporta koji je primarno u upotrebi.

AMANDMAN 3

Član 4 mijenja se i glasi :

„ Intermodalni transport podrazumijeva transport robe „od vrata do vrata“ uz primjenu najmanje dva vida transporta, bez promjene tovarno manipulativne jedinice, kao što su kontejneri, izmjenjivi transportni sudovi, djelovi ili kompletna vozila.“



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

OBRAZLOŽENJE

Ovim amandmanom precizira se definisanje pojma Intermodalnog transporta.

AMANDMAN 4

U članu 5 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka 3) koja glasi:

„3) tovarno manipulativna jedinica je osnovna logistička jedinica koju čine, paleta, kontejner, izmjenjivi transportni sud i sedlasta poluprikolica;“

U dosadašnjoj tački 3 riječi „izmjenjivi sanduk“, zamjenjuju se riječima „transportni sud“;

Dosadašnja tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) Kontejner je sud pravougaonog presjeka, nepromočiv, koji se primenjuje za transport i skladištenje izvjesnog broja tovarnih jedinica denčanih pošiljki ili robe u rasutom stanju, štiti njegovu sadržinu od kvarenja i gubitaka, može se odvojiti od transportnog sredstva, kojim se može manipulirati kao jednom jedinicom tovarjenja i može se pretovariti bez istovremenog istovara robe.“

Zbog dodavanja nove tačke u članu 5 vrši se prenumeracija preostalih tačaka.

OBRAZLOŽENJE

Ovim amandmanom se definiše pojam tovarno manipulativne jedinice, pojam kontejnera, a pojam „izmjenjivi sanduk“ se zamjenjuje odgovarajućim nazivom.

AMANDMAN 5

U članu 6 stav 3 briše se.

AMANDMAN 6

U članu 13 u stavu 2 alineja 1 riječ „vrsti“ zamjenjuje se riječju „vidovima“, a riječ „koristi“ zamjenjuje se riječju „koriste“.

U alineji 2 riječi: „izmjenjivih sanduka“, zamjenjuju se riječima: „transportnih sudova“.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

OBRAZLOŽENJE

Ovim amandmanom se preciznije definišu pomenuti pojmovi.

AMANDMAN 7

Član 15 briše se.

OBRAZLOŽENJE

Ovim amandmanom se član 15 briše iz razloga što je već Prostornim planom Crne Gore određen broj i prostorni raspored terminala za kombinovani transport.

POSLANICI:

Srđan 

Snežana 
